



Crna Gora

Ministarstvo prosvjete

Грoдa Црнa

Министрство просвјете

497/17-4

29. 09. 2017. год.

Broj: 610-1512/2017-3

Podgorica, 18. septembar 2017. godine

## JU OŠ „NJEGOŠ“

Kotor

Na osnovu člana 60 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, broj 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13) i Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno-važeće obrazovne programe („Službeni list CG“, br. 66/10 i 41/13), Ministarstvo prosvjete daje

## SAGLASNOST

Na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta **JU OŠ „NJEGOŠ“**, Kotor, broj 497/17-1, donesen na sjednici Školskog odbora, održanoj 13. septembra 2017. godine, s tim što:

- odobrava se na radnom mjestu **asistent u nastavi** 1 izvršilac;
- odobrava se na radnom mjestu **poslovi održavanja objekta i opreme i poslovi grijanja** 1 izvršilac.



Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 16 stav 1 tačka 4 Statuta Škole (broj 677/10), Školski odbor JU Osnovne škole „Njegoš“ u Kotoru, na sjednici održanoj 13. septembra 2017. godine, donio je

**P R A V I L N I K**  
**o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta**  
**JU Osnovna škola „Njegoš“- Kotor**

**I OSNOVNE ODREDBE**

**Sadržina pravilnika**

**Član 1**

Ovim pravilnikom utvrđuje se organizacija rada, radna mjesta, nivo kvalifikacija obrazovanja i oblast (profil), potrebna znanja i sposobnosti, odnosno radno iskustvo i drugi posebni uslovi za rad na određenom radnom mjestu, opis poslova radnog mjesta i broj izvršilaca na utvrđenim radnim mjestima u JU Osnovnoj školi „Njegoš“ – Kotor (u daljem tekstu: Škola).

**II ORGANIZACIJA RADA**

**Organizacija Škole**

**Član 2**

Škola je organizovana kao jedinstvena ustanova.  
Škola ima područnu ustanovu u Škaljarima, Kotor.  
U Školi se može organizovati vaspitna jedinica za ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa zakonom.  
Škola može da organizuje obrazovanje odraslih, u skladu sa zakonom.

**Produženi boravak**

**Član 3**

Škola može, u skladu sa mogućnostima, da organizuje produženi boravak za učenike, u skladu sa zakonom i pravilima Škole.  
Škola organizuje jutarnje boravak, u skladu sa zakonom.

**Organizacija nastave**

**Član 4**

Nastava u Školi izvodi se u odjeljenjima, u skladu sa zakonom i obrazovnim programom.  
Izborna nastava u trećem ciklusu se izvodi po grupama, u skladu sa obrazovnim programom.  
Broj odjeljenja, odnosno grupa u Školi je promjenjiv i zavisi od broja učenika.

**Radno vrijeme**

**Član 5**

Škola radi u petodnevnoj radnoj nedjelji, u skladu sa školskim kalendarom.  
Matična škola radi u dvije smjene.  
Područna škola radi u jednoj smjeni.

## Savjetodavna služba i biblioteka

### Član 6

Radi pružanja pomoći u realizaciji obrazovno-vaspitnog rada, Škola ima organizovanu savjetodavnu službu i biblioteku.

## Sekretarijat

### Član 7

Radi efikasnijeg, cjelishodnijeg, funkcionalnijeg i ekonomičnijeg obavljanja stručnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih poslova u Školi se organizuje Sekretarijat Škole, koji obuhvata administrativno- računovodstvenu službu i tehničku službu.

## III RADNA MJESTA I USLOVI ZA RAD

### Opšti i posebni uslovi

#### Član 8

Radni odnos u Školi može da zasnuje lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu i posebne uslove utvrđene zakonom i ovim pravilnikom.  
Stranac može da zasnuje radni odnos u školi pod uslovima utvrđenim zakonom.

## Direktor/ica

#### Član 9

Za direktora/icu može biti izabrano lice koje ima:

- najmanje VIII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika, (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
- licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;
- pet godina radnog iskustva u nastavi.

## Pomoćnik/ica direktora

#### Član 10

Za pomoćnika/icu direktora može biti izabrano lice koje ima:

- najmanje VIII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika, (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
- licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;
- pet godina radnog iskustva u nastavi.

## Nastavnik/ca

#### Član 11

- 1) Razrednu nastavu može da izvodi lice :

- nastavnik razredne nastave koji je stekao više obrazovanje na univerzitetu ili VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a);

- ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca);

- ima crnogorsko državljanstvo.

**2) Predmetnu nastavu** može da izvodi lice koje ima:

- fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila), VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a), u skladu sa posebnim propisom.

- položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca);

- crnogorsko državljanstvo.

### **Vaspitač/ica**

#### **Član 12**

Poslove vaspitača može da obavlja lice koje ima:

- dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (180 kredita CSPK-a) ili VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 ili 300 kredita CSPK-a) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

-završenu obuku stručnog usavršavanja za rad u osnovnoj školi;

-položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca);

-crnogorsko državljanstvo.

### **Savjetodavna služba i biblioteka -stručni saradnici**

#### **Član 13**

##### **1) Psiholog/škinja**

Poslove psihologa može da obavlja lice koje ima:

- VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) odgovarajuće oblasti (profil) obrazovanja;

-položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca);

-crnogorsko državljanstvo.

##### **2) Defektolog/škinja**

Poslove defektologa može da obavlja lice koje ima:

- VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) odgovarajuće oblasti (profil) obrazovanja, u skladu sa rješenjem o usmjeravanju;

-položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca).

- crnogorsko državljanstvo.



**3) Bibliotekar/ka**

Poslove bibliotekara može da obavlja lice koje ima:

- fakultet za obrazovanje nastavnika, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a);
- položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvola za rad (licenca);
- položen ispit u bibliotečkoj struci;
- crnogorsko državljanstvo.

**Asistent u nastavi****Član 14**

Poslove asistenta u nastavi može da obavlja lice koje ima:

- IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan (240 kredita CSPK-a);
- završenu obuku stručnog usavršavanja za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

**Sekretarijat Škole****Član 15****a) Administrativna i računovodstvena služba****1) Sekretar/ka**

Uslovi:

- završen studijski program iz oblasti pravnih nauka, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a);
- dvije godine radnog iskustva.

**2) Računovođa**

Uslovi:

- najmanje IV1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 kredita CSPK-a) ekonomskog smjera;
- stečeno zvanje računovođa;
- da nije kažnjavano za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova u oblasti finansija i računovodstva.

**b) Tehnička služba****1) Radnik/ica na održavanju objekta i opreme i na poslovima zagrijavanja**

Uslovi:

- završena srednja škola, III ili IV1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (180 ili 240 kredita CSPK-a), profil - stolarske, bravarske, metalske, elektro struke;
- položen ispit radne osposobljenosti u skladu sa Zakonom o energetici i
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

**2) Školski ICT koordinator/ka**

Uslovi:

- VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a);
- sertifikat za ICT koordinatora;
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

### 3) Radnik/ica na poslovima održavanja higijene

Uslovi:

- Završena osnovna škola I2 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija.

#### Član 16

Kao poseban uslov za zapošljavanje nastavnika i stručnih saradnika je probni rad.  
Dužina trajanja probnog rada, način sprovođenja i ocjenjivanja rezultata probnog rada utvrđuju se u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja probnog rada nastavnika.

## IV OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

### Direktor/ica

#### Član 17

Direktor/ica Škole:

1. planira, organizuje i rukovodi radom Škole;
2. organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa ;
3. obezbjeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;
4. priprema predlog godišnjeg plana rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
5. rukovodi radom Nastavničkog vijeća;
6. određuje zaposlenog za poslove javne nabavke;
7. predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
8. vrši stručno-pedagoški nadzor;
9. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima Škole;
10. podstiče stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika i predlaže njihovo napredovanje;
11. zastupa i predstavlja Školu ;
12. stara se o zakonitosti rada Škole i odgovara za zakonitost rada iste;
13. donosi plan unapredjenja kvaliteta obrazovno-vaspitanog rada;
14. izvršava odluke Školskog odbora;
15. predlaže godišnji finansijski plan Škole;
16. predlaže raspuštanje Školskog odbora ako se ne sastaje, ili ne vrši svoju funkciju, u skladu sa zakonom;
17. podnosi Školskom odboru izvještaj o radu, u skladu sa zakonom.
18. saraduje sa roditeljima i sredinom;
19. imenuje komisiju za upis djece u prvi razred;
20. odlučuje o podjeli razreda na odjeljenja, vrši raspored nastavnika po predmetima i odjeljenjima, raspoređuje obrazovno-vaspitne zadatke na pojedine nastavnike, i odlučuje o organizovanju kombinovanih odjeljenja, na predlog Nastavničkog vijeća;
21. bira i razrješava pomoćnika direktora;
22. određuje mentora, na predlog stručnog aktiva;
23. donosi odluku o prekidu obrazovno-vaspitanog rada do pet dana;
24. stara se da Škola obavijesti roditelje o učeniku koji redovno ne pohađa nastavu, ili je prestao da ide u školu i preduzima mjere za ostvarivanje osnovnoškolske obaveze;
25. brine o saradnji Škole sa roditeljima (roditeljski sastanci, časovi za razgovor i drugi oblici saradnje);
26. raspisuje javni konkurs za izbor nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi;
27. odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika;
28. prisustvuje obrazovno-vaspitanom radu nastavnika, prati njihov rad i daje im savjete za unapređenje i poboljšanje rada;
29. stvara uslove za rad Savjeta roditelja;
30. potpisuje sporazum o preuzimanju nastavnika, u skladu sa Zakonom;

31. prati rad savjetodavne službe i predlaže mjere za unapređenje toga rada;
32. obezbjeđuje čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije i imovine Škole;
33. obezbjeđuje potpuno, pouzdano i blagovremeno finansijsko izvještavanje;
34. pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava, državne imovine, obaveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati neodgovarajućim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korišćenjem kao i od nepravilnosti i prevara;
35. podnosi Školskom odboru i Ministarstvu prosvjete kvartalne i godišnje finansijske izvještaje;
36. obrazuje komisiju za provjeru znanja učenika u toku trajanja nastave, na zahtjev učenika, roditelja ili staratelja;
37. obrazuje stručni tim za pripremu, primjenu, praćenje i prilagođavanje individualnog programa za učenika sa posebnim obrazovnim potrebama;
38. stara se da škola obavijesti učenika, roditelja odnosno staratelja o izricanju vaspitne mjere prema učeniku u roku od tri dana od dana izricanja vaspitne mjere;
39. imenuje komisiju za odlaganje početka školovanja djeteta, u skladu sa zakonom;
40. pokreće postupak usmjeravanja učenika kod kojeg je otkrivena posebna obrazovna potreba u toku učenja, u skladu sa zakonom; i
41. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

### **Pomoćnik/ica direktora**

#### **Član 18**

- Pomoćnik/ica direktora pomaže direktoru u organizovanju obrazovno-vaspitnog rada i obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, a naročito:
- u organizaciji sjednica Nastavničkog vijeća i stručnih aktiva;
  - u koordinaciji rada stručnih organa;
  - u pripremi predloga godišnjeg plana rada i finansijskog plana Škole;
  - u organizaciji rada Škole;
  - u organizaciji racionalnog i efikasnog izvođenja obrazovnog programa;
  - u pripremi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
  - u obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
  - u stvaranju uslova za rad Savjeta roditelja;
  - u ostvarivanju prava i dužnosti učenika;
  - u praćenju savjetodavne službe;
  - se stara da pedagoška dokumentacija o neposrednom izvođenju nastave (godišnji, mjesečni, tematski planovi rada, zapisnik sa sjednice stručnih aktiva i sl.) budu valjano i blagovremeno urađeni;
  - u usklađivanju saradnje nastavnika, učenika roditelja i savjetodavne službe;
  - organizovanju i staranju o blagovremenoj i tačnoj izradi statističkih i drugih podataka koji se dostavljaju nadležnim organima;
  - u praćenju i usklađivanju rada sekretarijata Škole;
  - obavlja i druge poslove po nalogu direktora Škole, u skladu sa zakonom i Statutom.

### **Nastavnik/ica**

#### **Član 19**

- Poslovi nastavnika/ice su:
- organizovanje i izvođenje obrazovno-vaspitnog rada i radi na njegovom unapređivanju;
  - pripremanje za nastavu, koja obuhvata istovremenu sadržinsku i metodičku pripremu i pripremu didaktičkih pomagala;
  - planiranje i programiranje rada;
  - rad u stručnim organima Škole;
  - rad u komisijama stručnih organa i organa upravljanja Škole;



- obavljanje poslova odjeljenskog starješine;
- priprema izvještaje o svom radu i odjeljenju u kome je odjeljenski starješina;
- primjenjivanje savremenih metoda i oblika rada, opreme i nastavnih sredstava;
- saradnja sa roditeljima učenika kao nastavnik ili odjeljenski starješina;
- organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje;
- mentorstvo pripravnicima i studentima;
- uređivanje kabineta, zbirki, školskih radionica, vježbaonica i sl.;
- organizovanje kulturnih, sportskih i humanitarnih akcija u kojima učestvuju učenici;
- pripremanje i vođenje ekskurzija, izleta i takmičenja;
- vođenje pedagoške dokumentacije;
- dežurstvo u Školi;
- časovi dopunske, odnosno dodatne nastave;
- rad po programu u produženom boravku;
- časovi i drugi oblici individualne i grupne pomoći učenicima;
- časovi dodatne stručne pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama;
- razvijanje interesovanja učenika za dalje obrazovanje;
- priprema, pregled i ocjenjivanje zadataka i vježbi;
- priprema tema, teza i literature za domaće zadatke i njihova kontrola ;
- održavanje popravnih i razrednih ispita;
- obavlja i druge poslove određene Statutom i godišnjim planom rada Škole.

### Vaspitač/ica

#### Član 20

Poslovi vaspitača/ice su:

- organizacija i izvođenje vaspitno obrazovnog rada i rada na njegovom unapređivanju;
- pripremanje za vaspitno obrazovni rad koji obuhvata istovremenu sadržinsku i metodičku pripremu i pripremu didaktičkih pomagala ;
- planiranje i programiranje rada;
- rad u stručnim organima Škole;
- rad u komisijama stručnih organa i organa upravljanja Škole;
- organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje;
- mentorstvo pripravnicima i studentima;
- uređenje kabineta, zbirki, učionica, vježbaonica i sl.;
- organizovanje kulturnih, sportskih i humanitarnih akcija u kojima učestvuju učenici;
- priprema i vođenje ekskurzija, izleta i takmičenja;
- časovi dodatne stručne pomoći za učenike sa posebnim potrebama;
- vođenje pedagoške evidencije i dokumentacije;
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i godišnjim planom rada Škole.

### Psiholog/škinja

#### Član 21

Rad psihologa obuhvata poslove koji se odnose na: planiranje, programiranje i praćenje obrazovno-vaspitnog rada, psihološko instruktivni i savjetodavni rad sa nastavnicima, učenicima i roditeljima i analitičko planski i istraživački rad.

- učesće u izradi godišnjeg programa rada Škole
- učesće u organizaciji obrazovno-vaspitnog rada Škole radi: upis, struktuiranje i formiranje odjeljenja, profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika, procjenjuje potrebe za obukama i učestvuje u izvođenju ili organizovanju istih (učenici/nastavnici) i sl.;



- za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama učestvuje u izradi IROP-a: upoznaje odjeljsko vijeće sa djetetom i vrstom smetnje; pruža metodičke i didaktičke preporuke; pomaže u izradi specijalizovanih radnih i nastavnih listova, individualizovanih testova za provjeru znanja;
- pružanje savjeta i pomoći u podsticanju optimalnog razvoja učenika na osnovu utvrđenih individualnih karakteristika;
- utvrđuje psihološke razloge neadekvatnog obrazovnog postignuća i pruža pomoć nastavnicima i odjeljskim starješinama u usmjeravanju razvoja učenika;
- pružanje pomoći u identifikovanju nadarenih učenika, utvrđivanje vrste nadarenosti i predlaganje programa za podsticanje i usmjeravanje njihovog razvoja;
- učestvovanje sa odjeljskim starješinom u ispitivanju uzroka teškoća učenika (personalnih, socijalnih i drugih);
- rad na ispitivanju intelektualne, socijalne i emocionalne zrelosti učenika, opštih i posebnih sposobnosti učenika, motivacije za učenje, osobine ličnosti učenika, vrijednosnih orijentacija i stavova, grupne dinamike odjeljenja i statusa pojedinca;
- organizovanje predavanja i drugih aktivnosti iz oblasti pedagoške, razvojne i socijalne psihologije i mentalne higijene.
- Osmišljava plan rada i prati napredovanje učenika;
- savjetodavno – instruktivni rad sa roditeljima;
- saraduje i razmjenjuje informacije s roditeljima, Zavodom za školstvo, Centrom za stručno obrazovanje, Ispitnim centrom, resursnim centrima, ustanovama koje pružaju usluge intervencije i podrške učeniku;
- sprovodi profesionalnu orijentaciju;
- vodi evidenciju o učenicima, svom radu, i pomaže u vođenju podataka o učenicima kroz MEIS.
- izrada izvještaja i analiza o postojećoj obrazovno-vaspitnoj praksi i specifičnim problemima i potrebama Škole i njenom radu;
- obavlja i druge poslove u cilju unapređivanja i razvoja obrazovno vaspitne djelatnosti Škole u skladu sa zahtjevima struke i Statutom Škole.

### Defektolog/škinja

#### Član 22

Poslovi defektologa/škinje: (stručnog saradnika i realizatora nastave) su:

- učestvuje u izradi i praćenju sprovođenja IROP-a,
- neposredan rad sa učenicima s posebnim obrazovnim potrebama i rad sa vršnjacima u cilju podrške za integraciju,
- planiranje i programiranje rada,
- pruža individualne konsultacije i savjete nastavnicima, odjeljskom vijeću, stručnoj službi, roditeljima za rad kod kuće,
- pomoć nastavnicima za izradu individualizovanih radnih listića, materijala, didaktike, testova za internu i eksternu provjeru znanja;
- saradnja sa pedagogom i psihologom u Školi,
- konsultativno-instruktivni rad sa nastavnicima,
- savjetodavni rad sa roditeljima,
- posjećuje nastavu,
- realizuje radionice za učenike, osoblje škole i roditelje,
- osmišljava i priprema didaktička sredstva u saradnji sa stručnom službom,
- organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje,
- rad u stručnim organima i drugim organima i tijelima ustanove,
- vođenje dokumentacije o svom radu koja obuhvata: godišnji globalni program rada, mjesečne – operativne planove rada, dnevnik rada, dosije o radu sa učenicima, dokumentacija o izvršenim istraživanjima u svojoj oblasti,
- pomaže u vođenju evidencije o učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama (MEIS),

-organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje: individualno (stručna literatura, štampa, stručna periodika i sl.) i grupno (seminari, simpozijumi, predavanja, kongresi i sl.),  
 -saradnja sa komisijom za usmjeravanje, resursnim centrima, Ispitnim centrom, sprovodi profesionalnu orijentaciju, drugim stručnim institucijama,  
 -i drugi poslovi u cilju unapređenja i razvoja obrazovno-vaspitne djelatnosti Škole, u skladu sa zahtjevima struke i Statutom Škole.

## Bibliotekar/ka

### Član 23

Poslovi bibliotekara/ke su:

#### 1. Planiranje i programiranje rada

- izrađivanje godišnjeg, mjesečnih i operativnih planova rada;
- planiranje i programiranje rada sa učenicima u biblioteci;
- pripremanje programa rada školske biblioteke;
- planiranje nabavke literature i periodičnih publikacija namijenjenih učenicima, nastavnicima i stručnim saradnicima;

#### 2. Obrazovno-vaspitni rad

- upoznavanje sa radom školske biblioteke, sa bibliotečkim fondom i mrežom biblioteka;
- upoznavanje sa vrstama bibliotečke građe i osposobljavanje za njeno samostalno korišćenje;
- pružanje pomoći pri izboru literature i druge bibliotečke građe;
- ispitivanje potreba i interesovanja učenika za knjigama i drugom bibliotečkom građom;
- formiranje navike za samostalno nalaženje potrebnih informacija i razvijanje čitalačkih sposobnosti;
- razvijanje navika za čuvanje, zaštitu i rukovanje knjižnim fondom;
- razvijanje metoda samostalnog rada za korišćenje knjižnog materijala;
- pripremanje i realizovanje posebnih programa namijenjenih pojedinim grupama učenika (dopunska, dodatna nastava i vannastavne aktivnosti);
- uključivanje u rad bibliotečke sekcije i pružanje pomoći u ostvarivanju programa sekcije;

#### 3. Saradnja sa nastavnicima i drugim stručnim saradnicima:

- pripremanje godišnjeg plana za obradu lektire;
- korišćenje knjižno-bibliotečke građe za nastavnike i stručne saradnike;
- informisanje stručnih aktiva, stručnih saradnika i direktora Škole o nabavci nove stručne literature za pojedine obrazovne predmete, kao i didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke literature;
- saradnja sa nastavnicima o osposobljavanju učenika za samostalno korišćenje knjižne građe u školskoj biblioteci;
- učesće u izradi bibliografija i nabavci potrebne literature za ostvarivanje predviđenih projekata i tema iz oblasti stručnog usavršavanja i unapređivanja obrazovno-vaspitanog rada;
- organizovanje posebne saradnje sa nastavnicima područnih škola o organizovanom i sistematskom korišćenju knjižnog fonda;
- pripremanje knjižne i drugih materijala za potrebe redovne, dodatne i dopunske nastave, slobodnih aktivnosti i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada;
- povremeno prisustvovanje roditeljskim sastancima radi davanja informacija o interesovanjima i potrebama učenika za čitanjem i podsticanjem roditelja da se i u porodičnom krugu njeguju i razvijaju čitalačke navike;

#### 4. Bibliotečko-informativna djelatnost:

- sistematsko informisanje nastavnika, učenika i uprave Škole o novim knjigama, listovima i časopisima;
- pripremanje tematskih izložbi o pojedinim izdanjima, autorima, akcijama, jubilejima, i sl.;
- pripremanje pisanih i usmenih prikaza knjiga, periodike i druge knjižne i neknjižne građe;
- izrađivanje pregleda i analiza o korišćenju knjižne građe po razredima, predmetima i odjeljenjima i sl.;



- vođenje bibliotečkog poslovanja, inventarisanje, klasifikacija, signiranje, katalogiziranje i dr.;
- izrađivanje azbučnog i stručnog kataloga;
- vođenje zbirnih i posebnih fondova knjiga u školskoj biblioteci;
- organizovanje i ostvarivanje međubibliotečke pozajmice i saradnje;
- učesće u vođenju ljetopisa Škole;

#### 5. Kulturna i javna djelatnost:

- učestvovanje u planiranju i realizaciji kulturne i javne djelatnosti školske biblioteke;
- pripremanje i organizovanje kulturnih, takmičarskih i sabirnih akcija, književnih susreta, razgovora, prikupljanje knjiga i zavičajne građe, takmičenja, i drugih vidova aktivnosti u cilju popularizacije knjige;
- učestvovanje u pripremanju i sakupljanju materijala za školska informativna glasila;
- ostvarivanje saradnje sa organizacijama i ustanovama u oblasti kulture, koje se organizovano bave radom sa učenicima, posebno njihovim slobodnim vremenom (kulturno-umjetnička društva, centri za kulturu, gradske biblioteke);
- saradnja sa novinsko-izdavačkim kućama, radio-televizijskim centrima, pozorišnim kućama i sl.

#### 6. Stručno usavršavanje:

- permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje;
- praćenje pedagoške literature, periodike, stručnih recenzija i prikaza;
- praćenje stručne literature i periodike iz oblasti bibliotekarstva;
- učestvovanje na seminarima i stručnim savjetovanjima za školske bibliotekare;
- učestvovanje u radu aktiva školskih bibliotekara na nivou lokalne uprave i Države;

#### 7. Ostali poslovi:

- stara se o pravilnoj primjeni tehničkih i zaštitnih mjera za čuvanje o održavanje bibliotečkog materijala;
- rad u stručnim organima i drugim organima i tijelima Škole;
- savjetodavni rad sa roditeljima;
- vođenje evidencije, raspodjela besplatnih udžbenika za korisnike MOP-a, djecu bez roditeljskog staranja i dr.
- druge poslove u cilju unapređivanja i razvoja obrazovno-vaspitnog rada Škole, u skladu sa zahtjevima struke i Statutom Škole.

### **Asistent u nastavi**

#### **Član 24**

Poslovi asistenta u nastavi su:

- pruža tehničku pomoć tokom pohađanja nastave djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama, u skladu sa individualnim razvojno-obrazovnim programom(IROP) i rasporedom časova;
- primjenjuje instrukcije nastavnika i stručnih saradnika koje se odnose na kretanje, orijentaciju u prostoru, korišćenje didaktičkih sredstava, namještanje i upotreba pomagala, praktikovanje fizičkih vježbi i sl. djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama, u skladu sa individualnim razvojno-obrazovnim programom;
- pruža podršku pri pisanju, računanju, rukovanju priborom, zapisivanju odgovora, okretanju stranica, pri izradi praktičnog rada prema uputstvu učenika i sl., u skladu sa IROP-om;
- daje uputstva, dodaje radne listće, navodi dijete gdje i što treba raditi u radnom materijalu (koji je nastavnik pripremio) tokom nastavnog procesa, u skladu sa IROP-om;
- pokazuje djetetu aktivnost, postavlja mu potpitanja, provjerava da li razumije, pojašnjava nepoznate riječi, po potrebi dodatno čita tekst ili zadatak, usmjerava i održava pažnju na zadatak, djetetu govori koja aktivnost slijedi i sl.;
- pomaže djetetu u aktivnostima samozbrinjavanja, obavljanja higijenskih potreba, pri presvlačenju (skidanju i odijevanju odjeće i obuće) i sl.;
- pruža djetetu pomoć u komunikaciji, socijalnoj interakciji i uključenosti, podstiče igru i saradnju sa vršnjacima, učesće u nastavnim i vannastavnim aktivnostima sa učenicom ili grupom učenika, u skladu sa IROP-om;

- prepoznaje potrebe djeteta i u skladu sa njima sugerira unaprijeđenje pristupa za njegov razvoj;
- koristi informacione i komunikacione tehnologije u skladu sa potrebama djeteta i posla koji obavlja;
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

## Sekretar/ka

### Član 25

Poslovi sekretara/ke su:

1. Poslovi u vezi sa organizacijom rada Sekretarijata Škole:

- organizuje rad sekretarijata Škole;
- prati i usklađuje rad zaposlenih u službama koje čine sekretarijat Škole;
- prati izvršenje postavljenih zadataka zaposlenih u sekretarijatu Škole;

2. Poslovi iz djelokruga pravnih poslova:

- izrada nacrti i predloga opštih akata i drugih akata Škole;
- praćenje i sprovođenje postupka donošenja opštih akata i pružanje pravno-stručne pomoći članovima odgovarajućih komisija, kao i obrada tih akata od nacrti do objavljivanja konačnih tekstova;
- pravno-stručna obrada svih predmeta koji se dostavljaju na mišljenje, saglasnost, donošenje, odnosno usvajanje;
- izrada svih vrsta ugovora koji se odnose na rad Škole;
- priprema akta u vezi sa naplatom sredstava od strane učenika i drugih subjekata;
- praćenje zakonskih i drugih propisa i ukazivanje na obaveze koje proističu iz njih;
- praćenje primjene Statuta i opštih akata i pripremanje predloga za izmjene i dopune tih akata;
- pripremanje tužbi, predloga odgovora na tužbe, ulaganje žalbi, kao i zastupanje kod nadležnih institucija, organa, ustanova sudova i dr. po punomoćju direktora;
- prisustvovanje sjednicama Školskog odbora, stručnih organa i tijela radi davanja potrebnih stručnih objašnjenja, tumačenja i mišljenja;
- obavljanje poslova oko upisa u sudski registar, zemljišne knjige, osiguranja i drugih poslova u vezi sa statusom, pravima i obavezama Škole;
- pravno-tehnički poslovi oko konstituisanja školskog odbora, disciplinski postupak poslove stalnih i povremenih komisija;

3. Poslovi iz djelokruga Školskog odbora:

- obavlja sve stručne poslove za potrebe Školskog odbora i drugih organa Škole;
- priprema i obrađuje materijale koje razmatraju Školski odbor i drugi organi Škole;
- prisustvuje sjednicama Školskog odbora, radi vođenja zapisnika, davanja objašnjenja i tumačenja propisa;
- stara se pod nadzorom direktora Škole da se odluke Školskog odbora blagovremeno izvršavaju;
- radi i ostale poslove u vezi sa svakodnevnim radom ovih organa;

4. Poslovi iz oblasti kadrovskih pitanja:

- stručne i administrativno-tehničke poslove kod sprovođenja konkursa za izbor radnika Škole;
- stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa prestankom radnog odnosa, raspoređivanja i drugim promjenama statusa radnika;
- vođenje kadrovske evidencije za radnike Škole;
- obavljanje poslova oko prijavljivanja radnika kod nadležnih organa zdravstvene zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja;
- pripremanje i dostavljanje raznih izvještaja, obavještenja i podataka za Školski odbor i organe van Škole;
- obavljanje i drugih kadrovskih poslova.
- vodi evidenciju o obavezi polaganja stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i ostalih zaposlenih za koje je ta obaveza ustanovljena zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom;



## 5. Poslovi evidencije, statistike, plana i analize obuhvataju:

- evidenciju o zaposlenima u Školi;
- evidenciju o zaradama zaposlenih;
- evidenciju o povredama na radu;
- dosijea zaposlenih u Školi;
- matična knjiga zaposlenih;
- evidencija o opštim aktima Škole ;
- evidenciju o obaveznim ljekarskim pregledima zaposlenih;
- evidenciju o obrazovanju, stručnom usavršavanju i osposobljavanju zaposlenih (stručni ispiti, specijalizacije, učestvovanju na seminarima, obukama i drugim oblicima stručnog usavršavanja);
- evidenciju o svim zaposlenima Škole sa opštim i posebnim podacima;
- evidenciju po pečatu i štambilju Škole;

## 6. Poslovi u vezi sa učenicima:

- poslovi u vezi sa upisom učenika i prestanka svojstva učenika;
- izdavanje raznih uvjerenja učenicima;
- vođenje evidencije o učenicima koji su oslobođeni od nastave fizičkog vaspitanja po razredima i odjeljenjima;
- evidencija o dodijeljenim pohvalama, nagradama i drugim priznanjima;
- evidencija o dodijeljenim posebnim priznanjima i nagradama učenika i zaposlenih;
- evidencija o učenicima koji ostvaruju pravo na participaciju organizovanog prevoza;
- evidencija o nestanku stvari učenika;
- evidencija o učenicima kojima je izrečena vaspitna mjera;
- evidencija izdatih svjedočanstava, diploma, ispisnica, prevodnica, i drugih javnih isprava po razredima i odjeljenjima;

## 7. Ostali administrativni poslovi:

- administrativno-tehničko obrađivanje akata;
- otpremanje pošte;
- razvođenje akata i priprema za njihovo otpremanje i arhiviranje u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju (djelovodnik evidencija u vezi sa administrativnim poslovanjem, kao što su : knjiga primljene pošte i knjiga otpremljene pošte, čuvanje registracionog materijala, predaja arhivske građe nadležnim institucijama i sl.) i
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

**Računovođa****Član 26**

Poslovi računovođe su:

## 1. Poslovi prikupljanja, klasifikacije i registrovanje podataka

- priprema i podnosi direktoru finansijski plan Škole;
- odgovoran je za tačno i ažurno vođenje računovodstva;
- prati i primjenjuje propise iz oblasti računovodstva i finansija;
- vrši isplate novčanih sredstava kod banke;
- vrši isplatu putnih naloga i ostalih gotovinskih isplata;
- vodi poslovne knjige, i to glavnu knjigu, dnevnik i pomoćne knjige;
- vodi poslovnu knjigu nepokretne i pokretne imovine;
- vodi registar ulaznih i izlaznih faktura;
- vodi analitičku i sintetičku evidenciju o stanju i kretanju materijala, robe, obaveza prema dobavljačima, potraživanjima od kupaca ili korisnika usluga;
- vodi analitičku i sintetičku evidenciju o stanju i kretanju državne imovine (nepokretne i pokretne);
- vodi evidenciju o novčanim sredstvima kod banke;

- vodi evidenciju blagajničkog poslovanja u blagajničkom dnevniku sa pratećom dokumentacijom;
- vodi evidenciju i vrši obračun bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, naknada i drugih primanja;
- vrši obračun amortizacije nepokretne i pokretne imovine;
- dostavlja podatke o stanju u poslovnim knjigama komisiji za popis nepokretne i pokretne imovine;
- zaključuje poslovne knjige na kraju fiskalne godine; i
- odgovoran je za čuvanje poslovnih knjiga.

## 2. Poslovi računovodstvenog izvještavanja

- priprema i podnosi direktoru izvještaje koji se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje Škole;
- priprema i podnosi direktoru kvartalne i godišnje finansijske izvještaje Škole, u skladu sa propisima;
- obavlja obradu svih podataka za Poresku upravu, Fond PIO i Ministarstvo; i
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

## Radnik/ica na održavanju objekta i opreme i poslove zagrijavanja

### Član 27

Poslovi radnika/ice na održavanju objekta i opreme su:

- odgovoran je za čuvanje školske zgrade, ispravnost instalacija i inventar Škole;
- obezbjedjuje ispravno funkcionisanje instalacija, nastavnih sredstava, nastavne opreme i svih uredjeja u Školi;
- stara se o funkcionalnom korišćenju inventara;
- kontrola stanja namještaja, opreme i inventara po učionicama i vodjenje evidencijen o nastalim štetama;
- obavještava sekretara i direktora škole o nastalim štetama u Školi;
- vrši zastakljivanje prozora i vrata;
- vodi brigu o ispravnosti vatrogasnih aparata;
- vrši sve opravke manjeg obima na namještaju, opremi i instalacijama;
- održavanje travnatih površina i zelenila u dvorištu;
- obavlja dežurstvo za vrijeme školskog odmora;
- pruža tehničku pomoć za vrijeme svečanosti, manifestacija, priredbi, koje organizuje Škola;
- brine o sportskim rekvizitima u fiskulturnoj sali odnosno na poligonu;
- radi na poslovima generalnog čišćenja i krećenja objekta;
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Poslovi radnika/ice na poslovima grijanja:

- rukuje i održava uredjaje i instalacije grijanja;
- vrši opravke na sistemu grijanja;
- stara se da školski objekat bude blagovremeno zagrijan i instalacije budu uvijek ispravne;
- blagovremeno podnosi zahtjev za nabavku odgovarajućeg energenta;
- pomaže u poslovima generalnog čišćenja i krećenja Škole;
- održava sistem u urednom stanju (peći, radijatori, poslove kotlarnice i sl);
- pomaže u poslovima održavanja objekta i opreme van perioda grijanja;
- održavanje travnatih površina i zelenila u dvorištu van perioda grijanja;
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

**ICT koordinator/ka****Član 28**

Poslovi školskog ICT koordinatora su:

- održavanje računarske mreže;
- održavanje sistemskog softvera;
- održavanje aplikativnog softvera;
- održavanje komunikacione opreme i komunikacionih instalacija u Školi;
- vrši obuku zaposlenih za rad na računaru;
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

**Radnik/ica na održavanju higijene****Član 29**

Poslovi radnika/ice na održavanju higijene su:

- održavanje higijene u učionicama, laboratorijama, kabinetima, salama, holovima i drugim prostorijama Škole;
- čišćenje i pranje podova, prozora, vrata, zidova, školskih tabli, učionica, holova i stepeništa;
- svakodnevno održavanje čistoće i dezinfekcija sanitarnih čvorova;
- održavanje čistoće dvorišta;
- rad na održavanju travnatih površina i zelenila u školskom dvorištu;
- provjetravanje školskih prostorija;
- održavanje cvijeća u prostorijama Škole;
- prateći poslovi za vrijeme školskih manifestacija i svečanosti;
- prijavljuvanje izgubljenih, odnosno zaboravljenih stvari;
- briga i odgovornost za zaduženu radnu uniformu, pribor i sredstva rada sa kojima rukuje;
- prijavljuvanje oštećenja i kvarova na instalacijama, inventaru i drugoj opremi;
- vrši poslove dežurstva prema utvrđenom rasporedu;
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

**V BROJ IZVRŠILACA****Broj izvršilaca na radnim mjestima****Član 30****1) Direktor/rica i pomoćnik/ica direktora**

- Direktor..... 1 izvršilac
- Pomoćnik direktora..... 1 izvršilac

**2) Sekretarijat Škole:**

- Sekretar/ka..... 1 izvršilac
- Računovođa..... 1 "
- Radnik/ica na održavanju objekta i opreme i poslovima grijanja .. 2 "
- (za matičnu školu, koja radi u dvije smjene i za područnu školu)
- Školski ICT koordinator/ka..... 0,5 "
- Radnik/ica na održavanju higijene..... 7 "



## 3) Nastavnici/ce

## a) Predmetna nastava

Redni broj	Nastavni predmet	Norma časova	Ukupan nedeljni fond časova	Broj izvršilaca	Napomena
1.	Crnogorski-srpski,bosanski, hrvatski jezik I književnost	18	48	2,66	8 časova slobodno; Sporazumno preuzimanje nastavnice iz OŠ "Nikola Đurković".
2.	Matematika	18	48	2,66	8 časova dopuna norme nastavnici iz OŠ "Nikola Đurković"
3.	Engleski jezik	18	84	4,66	6 časova dopuna do norme nast.iz OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
4.	Italijanski jezik	18	30	1,66	1 nast.normu dopunjava sa 6 časova engleskog jezika
5.	Likovna kultura	18	16	0,88	16 časova slobodno-raspisati konkurs
6.	Muzička kultura	18	16	0,88	16 časova slobodno-raspisati konkurs
7.	Istorija	18	18	1	
8.	Geografija	18	15	0,83	Neplaćeno odsustvo zbog njege djeteta do 3 god; 6 časova uzeo nastavnik iz OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" radi dopune norme. Raspisati konkurs za 9 časova
9.	Biologija	18	18	1	
10.	Hemija	18	15	0,83	Nastavnica iz Gimnazije vrši dopunu norme sa 8 časova, a nastavnica iz OŠ "Ivo Vizin" vrši dopunu sa 7 časova.
11.	Fizika	18	15	0,83	Dopuna norme sa 3 časa u ŠOSMO "Vida Matjan"
12.	Fizičko vaspitanje	18	29	1,61	Dop sa 2 časa izbornog predmeta i 8 časova u ŠOSMO "Vida Matjan"
13.	Informatika sa tehnikom	18	24	1,33	Odjeljenja se dijele u grupe;nastavnik OTO ima 12 časova i dopunu norme ima u izornoj nastavi sa 4 časa. Informatika ima 12 časova, 4 časa dopuna iz OŠ "Ivo Vizin" I. 8 časova slobodno- raspisati konkurs

## b) Izborna nastava

Redni broj	Nastavni predmet	Norma časova	Ukupan nedeljni fond časova	Broj izvršilaca	Napomena
1.	Sport za	18	2	0,11	Dop.nast.fizičkog vas.



	sportiste				
2.	Građansko vaspitanje	18	3	0,16	Dop.nast.tehnike
3.	Preduzetništvo	18	1	0,05	
4.	Zanimljiva geografija	18	1	0,05	Dop.nast.geografije
5.	Zdravi stilovi života	18	1	0,05	
6.	Evropska unija	18	1	0,05	Dop.nastav.tehnike

### c) Razredna nastava

Redni broj	Razred	Broj odjeljenja	Broj izvršilaca
1.	prvi	5	5
2.	drugi	5	5
3.	treći	4	4
4.	četvrti	4	4
5.	peti	4	4

### d) Odjeljenje za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama

Redni broj	Razred	Broj odjeljenja	Broj izvršilaca
1.	II,III,IV,VII,VIII	1 kombinovano odjeljenje od 5 učenika	stručni saradnik defektolo obavlja poslove nastavnika I stručnog saradnika

### 4. Vaspitačice

Redni broj	Razred	Norma	Ukupan nedeljni fond časova	Broj izvršilaca	Napomena
1.	5 odjeljenja I razreda (2 u matičnoj školi a 3 u područnom odjeljenju)	26 časova	52	2	1 vaspitačica u matičnoj školi na Benovu, a druga vaspitačica u područnom odjeljenju u Škaljarima

### 5. Stručni saradnici

Psiholog..... 1 izvršilac

Defektolog..... 1 “

Biblioteka ..... 1 “

6. Asistent u nastavi ..... 2 izvršioca

## VI ZAVRŠNE ODREDBE

### Izmjene i dopune

#### Član 31

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku propisanim za njegovo donošenje.

### Prestanak važnosti

#### Član 32

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Škole, br. 416/13-2 od 19. septembra 2013.godine; sa izmjenama i dopunama br.454/15-1 od 07. septembra 2015 .godine ; br:158/17-3 od 24. marta 2017. godine.


### Stupanje na snagu


#### Član 33

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove prosvjete.

Broj: 497/17-1

Kotor, 13. septembar 2017. godine

ŠKOLSKI ODBOR  
Predsjednica,  
  
Jokić Dragana



Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 16 stav 1 tačka 4 Statuta JU Osnovna škola "Njegoš" Kotor (broj 677/10), Školski odbor JU Osnovna škola "Njegoš" u Kotoru, na sjednici održanoj 21. decembra 2017. godine, donio je

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I**  
**SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OSNOVNA ŠKOLA "NJEGOŠ" -**  
**KOTOR**

**Član 1**

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola "Njegoš"- Kotor, broj 497/17-1 od 13. septembra 2017. godine, u član 30 tačka 2 alineja 3 mjenja se i glasi:


„- Radnik/ica na održavanju objekta i opreme i poslovima zagrijavanja ..... 2 izvršioca  
( za matičnu školu, koja radi u dvije smjene i za Područnu ustanovu u Škaljarima).“

**Član 5**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon dobijanja saglasnosti od ministarstva nadležnog za poslove prosvjete.

Broj: 709/17-1  
Kotor, 21.12.2017. godine

**ŠKOLSKI ODBOR**  
**Predsjednica,**

  
**Jokić Dragana**

Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 16 stav 1 tačka 4 Statuta JU Osnovna škola "Njegoš" Kotor (broj 677/10 i 497/17), Školski odbor JU Osnovna škola "Njegoš" u Kotoru, na V sjednici održanoj 28. 08. 2019. godine, donio je

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I**  
**SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OSNOVNA ŠKOLA**  
**" N J E G O Š " - K O T O R**

**Član 1**


U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola "Njegoš"- Kotor, broj 497/17-1 od 13. septembra 2017. godine i broj 709/17-1 od 21.12.2017. godine, u član 30 tačka 6 mijenja se i glasi:

„- Asistent/kinja u nastavi ..... 2 izvršioca.“

**Član 2**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon dobijanja saglasnosti od ministarstva nadležnog za poslove prosvjete.

**Broj: 422/19-1**  
**Kotor, 28.08. 2019. godine**

**ŠKOLSKI ODBOR**  
**Predsjednica,**  
*Stanka Knežević*  
**Stanka Knežević**



Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07 i "Službeni list CG", 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21) i člana 16 stav 1 tačka 4 Statuta JU Osnovna škola "Njegoš" Kotor (broj 497/17-1, 709/17-1 i 422/19-1), na prijedlog v.d. direktorice, Školski odbor JU Osnovna škola "Njegoš" u Kotoru, na sjednici održanoj 16. jula 2021. godine, donio je

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I**  
**SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OSNOVNA ŠKOLA " NJEGOŠ" KOTOR**

**Član 1**

U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola "Njegoš" Kotor, broj 497/17-1 od 13.09.2017.g., broj 709/17-1 od 21. decembra 2017.g. i broj 422/19-1 od 28.08.2019.g., u članu 9 stav 1 alineja 3 riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „sedam“.

**Član 2**

U članu 30 tačka 3 mijenja se i glasi:

**3) Nastavnici/ce**

**a) Predmetna nastava**

Red ni broj	Nastavni predmet	Norm a časov a	Ukupni nedjelj ni fond časova	Broj izvršila ca	Napomena
	Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost	18	68	3,78	8 časova trajno slobodno
	Matematika	18	68	3,78	28 časova trajno slobodno
	Engleski jezik	18	100	5,56	4 časa sporazum sa JU OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ 22 časova trajno slobodno
	Italijanski jezik	18	34	1,89	18 časova slobodno - zamjena
	Likovna kultura	18	21	1,17	3 časova sporazum sa JU OŠ „Nikola Đurković“
	Muzička kultura	18	22	1,22	4 časa trajno slobodno
	Istorija	18	26	1,44	6 časova trajno slobodno
	Geografija	18	20	1,11	
	Biologija	18	26	1,44	6 časova - sporazum sa JU SŠ „Ivan

					Uskoković“ Podgorica (dopuna do norme)
	Hemija	18	16	0,89	8 časova- sporazum sa JU OŠ „Ivo Vizin“ 8 časova trajno slobodno
	Fizika	18	20	1,11	
	Informatika sa tehnikom	18	25	1,39	9 časova sporazum sa JU OŠ „Ivo Vizin“
	Fizičko vaspitanje	18	39	2,17	

**b) Izborna nastava**

Redni broj	Nastavni predmet	Norma časova	Ukupni nedjeljni fond časova	Broj izvršilaca	Napomena
1.	Likovna radionica	18	2	0,11	
2.	Građansko vaspitanje	18	1	0,06	
3.	Zdravi stilovi života	18	2	0,11	
4.	Preduzetništvo	18	2	0,11	
5.	Evropska unija	18	1	0,06	
7.	Ljekovito bilje	18	1	0,11	

**c) Razredna nastava**

Redni broj	Razred	Broj odjeljenja	Broj izvršilaca	Napomena
1.	Prvi	5	5	
2.	Drugi	4	4	
3.	Treći	4	4	Jedno radno mjesto slobodno - potrebno je raspisati konkurs
4.	Četvrti	4	4	
5.	Peti	5	5	Tri radna mjesta slobodna -potrebno je raspisati konkurs

**d) Odjeljenje za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama (kombinovano odjeljenje)**

Redni broj	Razred	Broj odjeljenja	Broj izvršilaca	Napomena
1.	III, V, VI, VII, VIII	1 Kombinovano odjeljenje od 6 učenika	Defektološkinja, obavlja poslove stručnog saradnika i organizatora nastave	

### Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon saglasnosti od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Broj: 416 /21- 1

Kotor, 16. jul 2021. godine



**ŠKOLSKI ODBOR**

**Predsjednica,**

*Stanka Knežević*

**Stanka Knežević**



Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21 i 146/21) i člana 16 stav 1 tačka 4 Statuta JU Osnovna škola "Njegoš" Kotor (broj 497/17-1, 709/17-1 i 422/19-1), Školski odbor JU Osnovna škola "Njegoš" u Kotoru, na sjednici održanoj 31. januara 2022. godine, donio je

**P R A V I L N I K**  
**O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI**  
**RADNIH MJESTA JU OSNOVNA ŠKOLA " NJEGOŠ" KOTOR**

**Član 1**

U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola "Njegoš" Kotor, broj 497/17-1 od 13.09.2017.g.; broj 709/17-1 od 21. decembra 2017.g.; broj 422/19-1 od 28.08.2019.g. i broj 416/21-1 od 16.07.2021.g, u članu 9 stav 1 alineja 1 poslije riječi „obaveznog“ dodaju se riječi: „ili izbornog“.

**Član 2**

U članu 10 stav 1 alineja 1 poslije riječi „obaveznog“ dodaju se riječi: „ili izbornog“.

**Član 3**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon saglasnosti od organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.

Broj: 45/22-1

Kotor, 31.01.2022. godine

**ŠKOLSKI ODBOR**

Predsjednica,

  
\_\_\_\_\_  
Jokić Dragana



Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21 i 146/21) i člana 16 stav 1 tačka 4 Statuta JU Osnovna škola "Njegoš" Kotor (broj 497/17-1, 709/17-1 i 422/19-1 i 332/21-2), na prijedlog direktorice, Školski odbor JU Osnovna škola "Njegoš" u Kotoru, na sjednici održanoj 21. jula 2022. godine, donio je

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI**  
**RADNIH MJESTA JU OSNOVNA ŠKOLA " NJEGOŠ" KOTOR**

**Član 1**

U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola "Njegoš" Kotor, broj 497/17-1 od 13.09.2017.g.; broj 709/17-1 od 21. decembra 2017.g.; broj 422/19-1 od 28.08.2019.g.; broj 416/21-1 od 16.07.2021.g. i broj 45/22-1 od 31.01.2022.g., u članu 30 tačka 3 mijenja se i glasi:

**„3) Nastavnici/ce**

**a) Predmetna nastava**

Redni broj	Nastavni predmet	Norma časova	Ukupni nedjeljni fond časova	Broj izvršila ca	Napomena
1.	Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost	18	72	4,00	12 časova trajno slobodno
2.	Matematika	18	72	4,00	12 časova trajno slobodno
3.	Engleski jezik	18	100	5,56	13 časova trajno slobodno
4.	Italijanski jezik	18	36	2,00	
5.	Likovna kultura	18	22	1,22	4 časa trajno slobodno
6.	Muzička kultura	18	22	1,22	22 časa trajno slobodno
7.	Istorija	18	27	1,50	9 časova trajno slobodno
8.	Geografija	18	22	1,22	4 časa trajno slobodno
9.	Biologija	18	32	1,78	12 časova - sporazum sa JU SSŠ „Ivan Uskoković“ Podgorica (dopuna do norme) 2 časa trajno slobodno
10.	Hemija	18	17	0,94	8 časova sporazum sa JU OŠ „Ivo Vizin“ 9 časova trajno slobodno
11.	Fizika	18	21	1,17	3 časa trajno slobodno
12.	Informatika sa tehnikom	18	21	1,17	4 časa trajno slobodno
13.	Fizičko vaspitanje	18	41	2,28	5 časova trajno slobodno

**b) Izborna nastava**

Redni broj	Nastavni predmet	Norma časova	Ukupni nedjeljni fond časova	Broj izvršilaca	Napomena
1.	Uvod u programiranje	18	2	0,11	2 časa trajno slobodno
2.	Građansko vaspitanje	18	1	0,06	1 čas trajno slobodno
3.	Zdravi stilovi života	18	3	0,17	3 časa trajno slobodno
4.	Preduzetništvo	18	2	0,11	2 časa trajno slobodno
5.	Evropska unija	18	1	0,06	1 čas trajno slobodno
6.	Izrada grafike i obrada slike i fotografije	18	1	0,06	1 čas trajno slobodno

**c) Razredna nastava**

Redni broj	Razred	Broj odjeljenja	Broj izvršilaca	Napomena
1.	Prvi	4	4	1 izvršilac tehnološki višak
2.	Drugi	5	5	
3.	Treći	4	4	
4.	Četvrti	4	4	
5.	Peti	4	4	

**e) Odjeljenje za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama (kombinovano odjeljenje)**

Redni broj	Razred	Broj odjeljenja	Broj izvršilaca	Napomena
1.	I, IV, V, VI, VII, VIII i IX	1 Kombinovano odjeljenje od 9 učenika		Defektolog - nastavnik

Tačka 4 mijenja se i glasi:

**4.) Vaspitač/ica**

Redni broj	Broj odjeljenja	Norma časova	Ukupni nedjeljni fond časova	Broj izvršilaca	Napomena
1.	4 (1 odjeljenje u matičnoj školi i 3 u područnom odjeljenju)	26		2	Jedna vaspitačica u matičnoj školi i jedna vaspitačica u područnom odjeljenju. Dopunu do norme ostvaruju realizovanjem produženog boravka



## Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon saglasnosti od organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.

Broj: 389/22-1

Kotor, 21.07.2022. godine



**ŠKOLSKI ODBOR**

**Predsjednica,**

*Jokić Dragana*  
\_\_\_\_\_  
Jokić Dragana

Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17, 59/21 i 146/21) i člana 16 stav 1 tačka 4 Statuta JU Osnovna škola „Njegoš“ (broj 677, 493/17-3, 650/19-2 i 332/21-2), Školski odbor JU Osnovna škola „Njegoš“ Kotor, u Kotoru, na sjednici održanoj dana 30. septembra 2022. godine, donio je

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I**  
**SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OSNOVNA ŠKOLA „NJEGOŠ“ KOTOR**

**Član 1**

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola „Njegoš“ Kotor broj 497/17-1 od 13.09.2017. g.; broj 709/17-1 od 21.12.2017.g.; broj 422/19-1 od 28.08.2019.g.; broj 416/21-1 od 16.07.2021.g.; broj 45/22-1 od 31.01.2022.g. i broj 389/22-1 od 21.07.2022.g. u članu 30 u tački 1. alineja 2 „Pomoćnik direktora.....1 izvršilac“ mijenja se i glasi:

„-Pomoćnik/ica direktora ..... 2 izvršioca“

Tačka 4. mijenja se i glasi:

**„4) Vaspitač/ica**

Redni broj	Broj odjeljenja	Norma časova	Ukupan nedeljni časova	fond	Broj izvršilaca	Napomena
1.	5 odjeljenja (4 odjeljenja prvog razreda i 1 odjeljenje Produženog boravka)	26	78		3	Jedna vaspitačica u matičnoj školi, jedna vaspitačica u područnom odjeljenju i jedna vaspitačica u Produženom boravku učenika I, II i III razreda.

Tačka 6. „6. Asistent/kinja u nastavi..... 2 izvršioca“ mijenja se i glasi:

„6. Asistent/kinja u nastavi..... 3 izvršioca“


## Član 2

Ovaj pravilnik stupana snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon saglasnosti Ministarstva prosvjete.

**Broj: 556/22-6**

U Kotoru, 30.09.2022.god.

**Predsjednica Školskog odbora**

  
Dragana Jokić





Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17, 59/21, 146/21, 03/23 ) i člana 16 stav 1 tačka 4 Statuta JU Osnovna škola „Njegoš“ - Kotor (broj 677, 493/17-3, 650/19-2 i 332/21-2), Školski odbor JU Osnovna škola „Njegoš“ - Kotor, na VII sjednici održanoj dana 30. januara 2023. godine, donio je

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I**  
**SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OSNOVNA ŠKOLA „NJEKOŠ“ KOTOR**

**Član 1**

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola „Njegoš“ Kotor broj 497/17-1 od 13.09.2017. g.; broj 709/17-1 od 21.12.2017.g.; broj 422/19-1 od 28.08.2019.g.; broj 416/21-1 od 16.07.2021.g.; broj 45/22-1 od 31.01.2022.g.; broj 389/22-1 od 21.07.2022.g. i 556/22-6 od 30.09.2022. godine, u članu 30 tačka 3 tabela a red. br. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

**„3) Nastavnici/ce**

**a) Predmetna nastava**

Redni broj	Nastavni predmet	Norma časova	Ukupni nedjeljni i fond časova	Broj izvršilaca	Napomena
1.	Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost	16	72	4,50	12 časova trajno slobodno
2.	Matematika	16	72	4,50	40 časova trajno slobodno

Tačka 4. mijenja se i glasi:

**„4) Vaspitač/ica**

Redni broj	Broj odjeljenja	Norma časova	Ukupan nedjeljni fond časova	Broj izvršilaca	Napomena
1.	5 odjeljenja (4 odjeljenja prvog razreda i 1 odjeljenje produženog boravka).	26	78	3	Jedna vaspitačica u matičnoj školi, jedna vaspitačica u područnoj ustanovi i jedna vaspitačica u produženom boravku učenika I, II razreda.

## Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon saglasnosti Ministarstva prosvjete.

**Broj: 39/23-4**

U Kotoru, 30. januar 2023. god.

**ŠKOLSKI ODBOR**  
**Predsjednica**  
\_\_\_\_\_  
Dragana Jokić

